

t23_prob_1
(TMNUMtzZopjZZjhySgUYZUnRz13q9a4bxMt)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_finsub_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v2_finsub_1 X1) \wedge \\ & ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 \\ & X0)))))) \Rightarrow (X0 \in X1) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((\neg v1_xboole_0 X2) \wedge ((v1_prob_1 \\ & X2 X0) \wedge ((v4_prob_1 X2 X0) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 \\ & X0)))))) \Rightarrow ((X1 \in X2) \Rightarrow (m1_prob_1 X1 X0 X2)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((v1_prob_1 X0 X1) \wedge \\ & ((v4_prob_1 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 \\ & X1)))))) \Rightarrow ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((v2_finsub_1 X0) \wedge ((v1_prob_1 \\ & X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X1)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge \\ & ((v4_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 \\ & X0)))))) \Rightarrow (m1_prob_1 X0 X0 X1) \end{aligned}$$